

# Mosali oa Mokbanana

Bongata bo lekile ho tlepetsa Jesu ka majoe ka lebaka la mantsoe a hae eseng ka lebaka la mehlolo eo a e entseng “Ke u bontšitse mesebetsi e mengata e metle e tsoang ho Ntate; ke lebaka lefe la mesebetsi ee leo u nkhetlang ka lona? Bajuda ba mo araba, ba re: Ha re u tlepetse ka majoe bakeng sa mosebetsi o mong le o mong o molemo, empa e le ke ho nyefola; hobane, ha u se u le motho, u se u le Molimo ho uena ”(Johanne 10:32 -33).

---

## Mosali oa Mokbanana

“Ha Jesu a tloha moo a ea likarolong tsa Tyre le Sidone. Mme, bonang, mosadi wa Mokbanana, ya neng a tlohile tikolohong eo, a howa, a re: Morena, Mora Davida, nkutlwele bohloko, hore moradi wa ka o na le modemona hampe. Empa a se ke a araba letho. Barutuwa ba hae ba tla ho yena, ba mo rapela, ba re: Dumela, ya neng a ntse a howa a re setse morao. A araba, a re: Ke rometswe feela ho dinku tse lahlehileng tsa ntlo ya Iseraele. Yaba o atamela, a mo kgumamela, a re: Morena, nthuse! Empa a araba a re: Ha ho hotle ho nka bohobe ba bana le ho bo lahlela malinyane. A re: E, Morena, empa le tsona dintja di ja makumane a wa tafoleng ya beng ba tsona. Jesu a araba, a re ho yena: Mosadi, tumelo ya hao e kholo! E etsetswe kamoo o ratang. Mosali oa hae a fola ho tloha nakong eo” (Mt 15: 21 -28).

## Molumeli osele

Kamora ho nyatsa Bafarisi ka ho nahana hore ho sebeletsa Molimo ho tšoana le ho latela lineano tsa batho (Mareka 7:

24-30), Jesu le barutuo ba hae ba ile ba ea libakeng tsa Tyre le Sidone.

Moevangeli Lucas o hlakisa hore, linaheng tse ling, Jesu o kene ka tlung mme o ne a sa batle hore ba tsebe hore o teng, leha ho le joalo, ho ne ho sa khonehe ho ipata. Mosali e mong oa Mogerike, Syro-Phoenician oa mali, ea neng a na le morali ea nang le moea o litšila, ha a utloa ka Jesu, a qala ho mo kopa hore a leleke moea o neng o mo hlokofatsa ho morali oa hae.

“Hobane mosali eo morali oa hae a neng a na le moea o litšila, ha a mo utloa, a ea, a itihela maotong a hae” (Mk 7:25).

Moevangeli Matthew o hlalositse hore mosali eo o tlohile tikolohong eo mme a qala ho lla a re:

– Morena, Mor’a Davida, nkutloele bohloko, hore morali oa ka a kenoe ke modemona hampe. Empa, leha a ne a kopiloe, ho bonahala Jesu a sa ka a mo utloa.

Ho fapana le ba bang ba bangata ba utloileng ka Jesu, mosali oa Mokbanana o phatlalalitse ‘nete e ikhethang:

– ‘Morena, Mor’a Davida, nkutlwele bohloko ...’.

Mosali o ne a sa llele moloi, senohe, mofolisi, moetsi oa mehlolo, ngaka, jj. Empa o ile a llela Mora oa Davida. Ha bana ba Iseraele ba ntse ba botsa hore na kannete Kreste ke Mora oa Davida, Mora oa Molimo, mosali oa Mokbanana o ile a hooa a tletse bonnete: – ‘Morena, Mor’a Davida ...’, bonnete bo makatsang ha bo bapisoa le likhopolo-tabo tsa bongata “Bongata bohle ba makala, ba re: Na eo hase mora oa Davida na? (Mat 12:23).

Modimo o ne a tshepeditse mangolong hore Mesia e tla ba mora wa Davida, mme batho ba Iseraele ba ne ba lebelletse ho tla ha hae. Molimo o ne a ts’epeditse hore setloholo sa Davida, ho ea

ka nama, o tla hahela Molimo ntlo le hore 'muso oa Iseraele o tla theoa holim'a mebuso eohle (2 Sam. 7:13, 16). Leha ho le joalo, boprofeta bo tšoanang bo ile ba hlakisa hore setloholo sena e ne e tla ba Mor'a Molimo, hobane Molimo ka boena e ne e tla ba Ntat'ae, le setloholo Mora oa hae.

“Ke tla ba ntat'ae, 'me e tla ba mora oa ka; mme fa ke tsile go tlola molao, ke tla mo otlhaya ka thobane ya batho, le ka dintho tsa bana ba batho” (2 Sam 7:14).

Leha a hlahetse ka tlung ea Davida, hobane Maria e ne e le setloholo sa Davida, bangoli le Bafarisi ba ile ba hana Mesia. Leha mangolo a hlakisitse hantle hore Molimo o na le Mora, ba ne ba sa lumele ho Krete mme ba hana monyetla oa hore Molimo o na le Mora

“Ke mang ea nyolohetseng leholimong hape a theoha? Ke mang ea koaletseng meea matsohong a hau? Ke mang ea tlamileng metsi ka liaparo? Ke mang ea tiisitseng lipheletso tsa lefatše? Lebitso la hau ke mang? Lebitso la mora oa hao ke mang, ha u le tseba? ” (Lipr 30: 3).

Re tobane le potso ea Jesu: “Ba bolela joang hore Krete ke mora oa Davida?” (Lk 20:41), baqosi ba hae ba ile ba sitoa ho araba hore na hobaneng ha Davida ka boprofeta a bitsitse mora oa hae Morena, haeba ho ho bana ho hlompha batsoali eseng batsoali ho bana (Luk 20:44), leha ho le joalo, seo mosali eo oa molichaba ho utloa ka Krete ho ne ho lekane ho fihlela geto ea hore Krete ke Mor'a Molimo eo Davida a mo bitsitseng Morena.

Joale, leha e le molichaba, mosali o utloetse ka Krete, mme tlhaiso-leseling e mo fihletseng e ile ea mo lebisa ho fihlela geto ea hore Krete ke Mesia ea tšepisitsoeng, Peo ea Davida “Bonang, matsatsi a ea tla, ho bolela Jehova, ao ke tla hlahisetsa Davida lehlomela le lokileng; mme, ereka e le morena, o tla busa, a etse ka bohlae, a etse kahlole le toka lefatšeng” (Jer 23: 5).

Ka lebaka la sello sa mosali, barutuo ba ne ba tšoenyehile, 'me ba kopa Krete ho mo leleka. Ke ha Jesu a araba barutuo a re: Ke rometsoe feela ho linku tse lahlehileng tsa ntlo ea Iseraele.

Leha a le naheng esele, Jesu o ile a totobatsa hore na thomo ea hae ke eng "O ne a tlela bahabo, 'me bahabo ha ba ka ba mo amohela" (Johanne 1:11); "Linku tse lahlehileng e bile sechaba sa ka, balisa ba tsona ba li khelositse, ba li khelosetse lithabeng; ba ne ba tsamaea ho tloha leralleng ho ea leralleng, ba lebala libaka tsa bona tsa phomolo" (Jer 50: 6).

Ha sechaba sa Israele se lebala ka 'sebaka sa phomolo ea bona', Molimo o rometse Mora oa bona, ea tsoetsoeng ke mosali, ho ba tsebisa:

"Tloong ho nna, lona bohle ba kgathetseng, ba hateletsweng, mme ke tla le kgatholla" (Mt 11: 28);

"Mabapi le Mora oa hae, ea tsoetsoeng ke litloholo tsa Davida ho ea ka nama" (Ba-Roma 1: 3).

Ha a bitsa batho ba habo a re: – Tloong ho nna, lona bohle ba kgathetseng le ba hateletsweng, Jesu o itsebahatsa e le yena phethahatso ya se neng se porofetilwe ka molomo wa Jeremia.

Batho ba Mesia ba ile ba mo hana, empa mosali oa Mokbanana a atamela Jesu mme a mo khumamela, a re:

– Morena, nthuse!

Moevangeli Matthew o hlakisa hore hobane mosali a ne a kopile Krete thuso, o ne a Mo khumamela. Hobane o ile a hooa:

Morena, nthuse, kopo ea mosali eo e ne e le ho khumamela mora oa Davida.

Ha a se a utloile ka Jesu, mosali eo o ile a lumela hore ke Mor'a Davida, ka nako e ts'oanang, a lumela hore Krete ke Mora oa Molimo, hobane o ne a mo khumamela a kopa thuso.

Moevangeli o hlakisa hore ketso ea ho kopa Krete ho mo fa mpho ea ho lokolla morali oa hae bobeng boo bo tšabehang, ntho e ke keng ea khoneha ho banna, e ne e etsa borapeli.

Khumamelo ea mosali eo ho bonahala e ne e se na phello, joalo ka ha Jesu a itse: – Ha ho hotle ho nka bohobe ba bana o bo lahlelle malinyane. Karabelo ea Krete ho mosali e ne e le tlatsetso karabelong ea Krete ho barutuo.

Rekoto ea moevangeli Mareka e fana ka moelelo o hlakileng oa poleloana ea Krete: “Ha bana ba khora pele; hobane ha ho hotle ho nka bohobe ba bana, ebe u bo lahlela malinyane.” (Mareka 7:27). Jesu o ne a hatisa hore thomo ea hae e hokahane le ntlo ea Isiraele, mme ho e etsa ho ka tšoana le ketso ea monna oa lelapa ea nkang bohobe ho bana ba hae a bo fa malinyane.

Karabelo ea mosali oa Mokanana e makatsa, hobane ha a ka a etsa lintho tse khahlisang ha a bapisoa le lintja, mme a araba: – E, Morena, empa malinyane a boetse a ja makumane a oelang tafoleng ea beng ba ‘ona. O tiisa seo Jesu a mo joetsitseng sona, leha ho le joalo, o totobatsa hore o ne a sa batlele bana ba hae lijo, empa o ne a batla makumane a malinyane.

Bakeng sa mosali eo, makumane a tsoang tafoleng ea Mor’a Davida a ne a lekane ho rarolla bothata ba hae. O bontšitse hore o ne a sa ikemisetsa ho nka bohobe ho tsoa ho bana ba nang le tokelo ea ho nka karolo tafoleng, empa makumane a oeleng tafoleng ea Mor’a Davida a ne a lekane.

Ke ha Jesu a mo araba a re:

– O mosali, tumelo ea hau e kholo! E etsetswe kamoo o ratang. Ho tloha ka hora eo, moradi wa mosadi eo a fola.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore mosali oa Mokanana o ne a sebeletsoa hobane a ne a lumela hore Krete ke moemeli oa Molimo, Mor’a Davida, Morena, eseng hobane Jesu a ne a

susumetsoa ke boemo ba mme ea neng a le tsietsing. Ha se ho nyahama ha ntate kapa mme ho etsang hore Molimo a thuse batho, bakeng sa Krete, ha a bala Mangolo ho moprofeta Esaia, ea reng<sup>21</sup> “Moea oa Morena o ho ‘na...”, a re: “Kajeno lena Lengolo lena le etsahetse litsebeng tsa hau” (Luka 4:21),’ me a hlakisa hore ke ts’epo ho Molimo e tsamaisang letsoho la Molimo, hobane ho ne ho ena le bahlolohali ba bangata Leha ho le joalo, ba hlokanang Jerusalema, Elia o ile a romeloa lehaeng la mohlolohali e mong osele. Hobane? Hobane moahi eo oa toropo ea Sarepta de Sidon o ile a hlokomela hore Elia ke moporofeta, mme leha a ne a hloka, e leng moeli oa ho nyahama, o bontšitse ts’epo ea hae ho Molimo ka ho mamela lentsoe la moprofeta (Luka 4:25 -26).

## **Bopaki ba Lengolo**

Ba bangata ba neng ba latela Krete ba ne ba na le litlhoko tse tšoanang le tsa mosali oa Mokbanana, leha ho le joalo, mme eo o ile a hlahella har’a bangata ka lebaka la ho hlokomela linnete tse peli tsa bohlokoa:

1. hore Krete e ne e le Mora oa Davida, ‘me;
2. Mora oa Molimo, Morena.

Leha Krete a rometsoe ho linku tse lahlehileng tsa ntlo ea Iseraele, a phatlalatsa evangeli le ho etsa mehlolo e mengata, bana ba Iseraele ba ne ba nka Jesu Krete e le moporofeta e mong feela.

“Ba bang ke Johanne Mokolobetsi; ba bang ke Elia; ba bang ke Jeremia, kapa e mong oa baprofeta” (Mt 16: 14).

Jaaka bana ba ga Jakobe ba ne ba sa lemoge gore Jeso ke morongwa wa Modimo, morwa motho, Keresete o buile le barutwa ba gagwe a re: – ‘Mme wena, o re ke mang?’. Ke nakong eo moapostola Petrose a ileng a ipolela ka mokhoa o makatsang (a

lumela) hore Krete ke Mora oa Molimo o phelang.

Ha Bajude ba sa bone hore Krete ke Mesia ea tšepisitsoeng, leha ba ne ba tšoere Mangolo matsohong, bopaki ba 'nete ba Molimo ka Mora oa Hae, Jesu o laetse barutuo ba hae hore ba se phatlalatse' nete ena ho mang kapa mang.

“Joale a laela barutuo ba hae hore ba se ke ba bolella mang kapa mang hore ke Jesu Krete” (Mt 16: 20).

Hobaneng Jesu a ne a sa batle hore barutuo ba phatlalatse hore ke Krete?

Hobane Jesu o ne a batla hore banna ba lumele ho eena ho latela Mangolo, hobane ke bona ba pakileng ka Eena. Lebaka ke hore Jesu o hlakisa hore: o ne a sa amohele bopaki ba batho, mme haeba a ipaka ka boyena bopaki ba hae e ke ke ya ba nnete “Haeba ke ipaka, bopaki ba ka ha se 'nete” (Johanne 5:31), le hore bopaki bo tsoang ho Ntate (bo tsoang Mangolong) e ne e le' nete bo bile bo lekane “Ho na le e mong ea mpakang, 'me kea tseba hore bopaki ba ka ka' nete ke” (Johanne 5:32).

Leha re utloisisa hore Johanne Mokolobetsi o pakile ka Krete, leha ho le joalo bopaki ba hae e ne e le bopaki ba 'nete “Le rometse man messengersosa ho Johanne, 'me o pakile' nete” (Johanne 5:33), ke hore, tsohle tse boletsoeng ke Baptist li ne li amana ka kotloloho le Mangolo, hobane ke lentsoe la Molimo feela e leng 'nete (Johanne 17:17).

Joale, Jesu o ne a sa batle hore barutuo ba hae ba bolele hore ke eena Krete hobane ha a amohele bopaki bo tsoang ho batho (Johanne 5:34), pele a ba le bopaki bo boholo, bopaki ba Ntate, mme batho bohle ba tlameha ho lumela bopaking ba hore Molimo e tlalehiloeng ka Mora oa Hae ka Mangolong “Le batlisisa Mangolo, hobane le nahana hore le na le bophelo bo sa feleng ho 'ona,' me a paka ka 'na” (Johanne 5:39).

Ho lumela ho Molimo ha ho bakoe ke mehlolo, pele ho bopaki boo baprofeta ba bo phatlalalitseng ka 'nete (Johanne 4:48). Ho

bua 'mehlolo' ha se bopaki ba 'nete. Moapostola Petrose o hlakisa hore na ho paka ke eng: "Empa lentsoe la MORENA le hlola ka ho sa feleng. Ke lona lentsoe le ileng la boleloa har'a lōna " (1 Pet. 1:25). Ho paka ke ho bua lentsoe la Molimo, ho bua se boleloang ke mangolo, ho tsebisa batho hore Krete ke Mora oa Molimo.

Matsatsing ana khatiso ea ba bangata e ho batho le mehlolo e etsoang ke bona, empa Bibeले e hlakisa hore bosebeletsi ba baapostola bo ne bo sa itšetleha ka mehlolo, empa bo ne bo ipapisitse le lentsoe. Puo ea pele ea Petrose e ile ea pepesetsa baahi ba Jerusalema bopaki ba Lengolo (Liketso 2:14 -36). Le kamora hore monna ea holofetseng a folisoe monyako oa tempele, o ile a khalemela bamameli ba hae hore ba se ke ba makatsoa ke pontšo ea mohlolo (Lik 3: 12), a ntoo hlalosa bopaki ba Lengolo (Lik 3:13 -26).

Ha Bajude ba tlepetsa Setefane, o ne a tšoana le Johanne Mokolobetsi, a paka ka 'nete, ke hore, a hlalosa bopaki boo Molimo a faneng ka bona ka Mora oa hae, a phatlalatsa Mangolo ho letšoele le halefileng (Lik 7:51 -53).

Haeba Setefane a ne a bala lipontšo tse makatsang, a ka be a sa tlepetsoa ka majoe, hobane ho lahloa ha batho ho amana le lentsoe la evangeli eseng ho amana le lipontšo tsa mehlolo (Johanne 6:60). Bongata bo ne bo batla ho tlepetsa Jesu ka majoe ka lebaka la mantsoe a hae, eseng ka lebaka la mehlolo eo a e entseng.

"Ke o bontshitse mesebetsi e mengata e metle e tswang ho Ntate; ke lebaka lefe la mesebetsi ee leo u nkhetlang ka lona? Bajuda ba mo araba, ba re: Ha re u tlepetse ka majoe bakeng sa mosebetsi o mong le o mong o molemo, empa e le ke ho nyefola; hobane, ha u se u le motho, u se u le Molimo ho uena" (Johanne 10:32 -33).

"Ke batlilwe ho ba sa mpatlang, ka fumanwa ho ba sa mpatlang; Ke itse ho sechaba se neng se sa reheletsoe ka



nna: Ke 'na enoa. Ke nna enoa" (Is 65: 1).

Joale, rea tseba hore (tumelo e tla ka kutlo,) le kutlo ka lentsoe la Molimo, 'me seo mosali a se utloileng ho lekane ho lumela "Joale, ba tla ipiletsa joang ho eo ba sa lumelang ho eena? Mme ba tla dumela jwang ho eo ba esong ho utlwe ka yena? 'me ba tla utloa joang, ha ho se ea bolelang?" (Baroma 10:14). Mang kapa mang ea utloang 'me a lumela o lehlohonolo, hobane Jesu ka boeena o itse: "Jesu a re ho yena: 'O bone hobane o mpone, Thomase; ho lehlohonolo ba lumelang, leha ba sa ka ba bona." (Johannes 20:29).

Jaaka mosadi wa Mokbanana a ne a dumela, o ne a bona kgalalelo ya Modimo "Jesu a re ho eena: 'Na ha kea u bolella hore, haeba u lumela, u tla bona khanya ea Molimo?' (Johanne 11:40), ho fapana le batho ba Israele ba neng ba lebelletse ho bona tse phahametseng tlhaho hore ba tle ba lumele "Ba re ho eena: Joale, u etsa mohlolo ofe, hore re tle re mo bone, 'me re lumele ho uena? U ntse u etsang? " (Jo 6:30).

Joale khanya ea Molimo e senoloa ka sefahleho sa Krete, e seng ka ts'ebetso ea mohlolo "Hobane Molimo, ea ileng a re leseli le khanya ho tloha lefifing, o khanyetsa lipelong tsa rona, bakeng sa khanya ea tsebo ea khanya ea Molimo, sefahlehong sa Jesu Krete" (2Co 4: 6). Ho pholosang ke khanya ea sefahleho sa Morena ea patileng sefahleho sa hae ho ba ntlo ea bana ba Israele "Ke tla letela Jehova, ea patang ntlo ea Jakobo sefahleho sa hae, 'me ke tla mo lebella" (Is 8: 17; Ps 80: 3).

Mosali oa Mokbanana o ne a sebeletsoa hobane a lumela, eseng hobane a behile Jesu leboteng, kapa hobane a mo qhekella ka ho re: – Ha u sa nkarabe, ke tla tabola Mangolo. Pele a fuoa tokollo ea morali oa hae, mosali eo o ne a se a lumetse, ho fapana le ba bangata ba batlang ketso ea mohlolo hore ba e lumele.

Mosali oa Mokbanana o ile a utloa eng ka Krete? Joale, haeba

tumelo e tla ka kutlo, 'me kutlo e tla ka lentsoe la Molimo. Seo mosali oa Mokbanana a ileng a se utloa e ne e se bopaki ba mehlolo kapa hore ho na le motho ea tummeng ea sokolohileng. Ho utloa hore motho e mong o fihletse mohlolo, kapa ho bala folakha e reng o fihletse mohau ho ke ke ha etsa hore motho a ipolele pepeneneng hore Krete ke Mora oa Davida!

Bopaki bo hlahisang tumelo bo tsoa Mangolong, hobane ke bopaki ba Krete. Ho re sebini se sokolohile, kapa hore motho e mong o tlohetse lithethefatsi, botekatse, jj. Ha se molao le bopaki bo tiisitsoeng har'a barutuo ba Krete. Moprofeta Esaia o hlakile: – “Ho molao le bopaki! Haeba ba sa bue ho latela lentsoe lena, ke hobane ha ho leseli ho bona” (Is 8:20).

Bopaki ke letšoao le khethollang kereke, eseng lipontšo tsa mehlolo, hobane Krete ka boena o lemositse hore baprofeta ba bohata ba tla etsa lipontšo, ba porofete le ho leleka bademona (Mt 7: 22). Litholoana tse tsoang melomong, ke hore, bopaki ke phapang lipakeng tsa 'nete le moprofeta oa bohata, hobane moprofeta oa bohata o tla tla a ikhakantse e le nku, hoo, ka liketso le ka chebahalo ho ke keng ha khoneha ho ba tseba (Mt 7:15) -16).

'Mang kapa mang ea lumelang ho nna ho latela Mangolo' ke boemo bo thehiloeng ke Krete hore leseli le be teng ho batho “Mang kapa mang ea lumelang ho 'na, joalo ka ha Lengolo le bolela, linoka tsa metsi a kollang li tla tsoa ka popelong ea hae” (John 7:38), hobane mantsoe a Krete ke Moea le bophelo (Johanne 6:63), peo e sa senyeheng, hape peo e joalo e mela bophelo bo bocha bo fang tokelo ea bophelo bo sa feleng (1 Pet. 1:23).

Mang kapa mang ea lumelang ho Krete joalo ka Mora oa Davida, Morena, Mor'a Molimo o phelang, ha e sa le osele kapa molichaba. A ke ke a phela ka makumane a oelang tafoleng ea mong'a hae, empa o fetohile moahi-'moho le bahalaleli. E bile karolo ea lelapa la Molimo “Hang feela ha le se le le basele kapa bajaki, empa le se le le baahi le bahalaleli le lelapa la

Molimo" (Baef 2: 19).

Mang kapa mang ea lumelang ho Mor'a Davida o lumetse ho setloholo se tšepisitsoeng Abrahamama, ka hona o lehlohonolo joalo ka molumeli Abrahamama, mme o nka karolo melemo eohle e tšepisitsoeng ke Molimo ka baprofeta ba hae ba halalelang, hobane tsohle tseo baprofeta ba li ngotseng, li ngotse ka Mora (Johanne 5:46 -47; Baheb 1: 1-2).

Mang kapa mang ea lumelang a ka etsa lintho tsohle ho Molimo, joalo ka ha e baleha tjena: "Bao ka tumelo ba hapileng mebuso, ba etsa ho loka, ba fihlela litšepiso, ba koetse melomo ea litau, ba tima matla a mollo, ba phonyoha bohale ba sabole, ba fokola bofokoling, ba loana ntoeng, basele. Basadi ba ile ba amohela bafu ba bona ka tsoho; ba bang ba ile ba hlokofatsoa, □□ba sa amohele topollo ea bona, ho fihlela tsoho e betere; Ba bang ba ile ba ba le litšomo le likotlo, esita le liketane le lichankana. Ba ile ba tlepetsoa ka majoe, ba sesoa, ba lekoa, ba bolaoa ka sabole; ba ne ba tsamaya ba apere dinku le matlalo a dipodi, ba hloka thuso, ba sotleha mme ba sa tshwarwe hantle (seo lefatshe le neng le sa se lokele), ba lelera hara mahwatata, le dithaba, le ka mekotling le mahaheng a lefatshe. Mme tsena tsohle, ka ho ba le bopaki ka tumelo, ha ba ka ba fihlela pallo, ka ho re Molimo o re neile ho hong ho fetisang ka rona, hore ba tle ba se ke ba phetheha kantle ho rona "(Baheb 11: 33-40)